

t46_rcomp_3
(TMF3MncWwYX4ugjWMSLqj1yG2GNia6SEroG)

October 27, 2020

Let $v13_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $np_1 : \iota$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_setfam_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (r1_tarski X0 (k3_tarski X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow ((m1_setfam_1 X1 X0) \Leftrightarrow (k5_setfam_1 X0 X1 = X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski (k1_tarski X0) X1) \Leftrightarrow (X0 \in X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1_tarski X0 X0 \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 X0)) \Rightarrow (k6_domain_1 X0 X1 = k1_tarski X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 X0))) \Rightarrow (k5_setfam_1 X0 X1 = k3_tarski X1) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (u1_struct_0 X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\exists X1.m1_subset_1 X1 X0 \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X1 = k3_tarski X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3.(X2 \in X3) \wedge (X3 \in X0))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((v7_struct_0 X0) \Leftrightarrow (\exists X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (u1_struct_0 X0 = k6_domain_1 (u1_struct_0 X0) X1))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X0)) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow ((v7_struct_0 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (X1 = X2)))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow ((v13_struct_0 X0 np_1) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v7_struct_0 X0))) \quad (13)$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v13_struct_0 X0 np_1) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((m1_setfam_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_tarski X1 \in X2))))$$